

Ова одлука ступа на снагу одмах и објављује се без одлагања у "Службеном гласнику БиХ".

Број 321/04
16. децембра 2004. године
Сарајево

Високи представник
Paddy Ashdown, с. р.

ЗАКОН

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Закон о кривичном поступку Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 3/03, 32/03, 36/03 и 26/04) мијења се и допуњава како сlijedi.

Члан 1.

У члану 20. (*Основни појмови*), иза тачке с. додаје се нова тачка т. која гласи:

"т) "Супружник" и "ванбрачни партнери" су она лица која такав статус имају према породичном праву."

Члан 2.

У члану 83. (*Лица која могу одбити свједочење*) ставу 1., тачка б. се мијења и гласи:

"б) родитељ или дијете, усвојилац или усвојеник осумњиченог односно оптуженог."

Тачка ц. се briше.

Члан 3.

У члану 293. (*Субјекти жалбе*), ставу 2., ријечи: "срдник по крви у правој линији, усвојилац, усвојеник, брат, сестра и хранилац" се замјењују ријечима: "родитељ или дијете и усвојилац односно усвојеник".

Члан 4.

Овај закон ступа на снагу одмах и одмах се објављује у "Службеном гласнику БиХ".

Koristeći se ovlaštenjima koja su Visokom predstavniku data u članu V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja pomenutog Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora; i posebno uvezši u obzir član II. 1. (d) gore navedenog Sporazuma, prema kojem Visoki predstavnik "pruža pomoć, kada to ocijeni neophodnim, u iznašenju rješenja za sve probleme koji se pojave u vezi sa civilnom implementacijom";

Pozivajući se na stav XI. 2. Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora kako bi pomogao u iznašenju rješenja za probleme, kako je prethodno rečeno, "donošenjem obavezujućih odluka, kada to bude smatran neophodnim", u vezi sa određenim pitanjima, uključujući [u skladu sa tačkom (c) ovog stava] i "mjere u svrhu osiguranja implementacije Mirovnog sporazuma na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta";

Pozivajući se dalje na tačku 12.1. Deklaracije Vijeća za implementaciju mira, koje se sastalo u Madridu, 15. i 16. decembra 1998. godine, u kojoj se jasno kaže da Vijeće smatra da uspostavljanje vladavine prava, u koju svi građani imaju povjerenje, predstavlja preduslov za dugotrajni mir i samoodrživu ekonomiju koja je u stanju da privuče i zadrži strane i domaće ulagace;

Imajući u vidu namjeru Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira iskazanu u februaru 2002. godine da se ojača vladavina prava u Bosni i Hercegovini izradom i

provedbom novih krivičnih zakona i jačanjem sudskih i tužilačkih institucija u cijeloj Bosni i Hercegovini;

Imajući u vidu da, iako mogućnost odbijanja svjedočenja u sudskom postupku služi važnom strateškom interesu zaštite porodičnih veza, na nju se treba pozivati samo u rijetkim slučajevima;

Svjestan činjenice da zakon utvrđuje obavezu svih građana da saradjuju u istrazi i krivičnom gonjenju;

Razmotrivši i imajući na umu sve navedeno, Visoki predstavnik donosi sljedeću

ODLUKU

KOJOM SE PROGLAŠAVA ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

("Službeni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03, 36/03 i 26/04)

који se nalazi u prilogu odluke i čini njen sastavni dio.

Navedeni zakon se objavljuje na službenoj internet stranici Ureda Visokog predstavnika i stupa na snagu odmah kao zakon Bosne i Hercegovine, na privremenoj osnovi, sve dok ga Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji u odgovarajućem obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uslova.

Ova odluka stupa na snagu odmah i objavljuje se bez odlaganja u "Službenom glasniku BiH".

Број 321/04
16. decembra 2004. godine
Сарајево

Visoki predstavnik
Paddy Ashdown, s. r.

ЗАКОН

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Zakon o kривичном поступку Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03, 36/03 i 26/04) mijenja se i dopunjuje kako slijedi.

Član 1.

У члану 20. (*Основни појмови*), иза тачке с. додаје се нова тачка т. која гласи:

"т) "Supružnik" i "vanbračni partner" su one osobe koje takav status imaju prema porodičnom pravu."

Član 2.

У члану 83. (*Osobe koje mogu odbiti svjedočenje*) stavu 1., tačka б. se mijenja i glasi:

"б) roditelj ili dijete, usvojitelj ili usvojenik osumnjičenog odnosno optuženog."

Tačka c. se briše.

Član 3.

У члану 293. (*Subjekti žalbe*), stavu 2., riječi: "срдник по крви u правој liniji, usvojitelj, usvojenik, brat, sestra i hranitelj" se zamjenjuju riječima: "roditelj ili dijete i usvojitelj odnosno usvojenik".

Član 4.

Овај закон stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u "Službenom glasniku BiH".

Koristeći se ovlastima povjerenima Visokome predstavniku člankom V Dodatka 10. (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnoga ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, po kojima je Visoki predstavnik konačna vlast u zemlji glede tumačenja toga Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnoga ugovora, i posebice uzimajući u obzir članak II. 1., d. toga Sporazuma, po kojemu Visoki predstavnik: "pruža pomoć, kada to ocijeni prijeko